

Neželjena dejstva lijekova na kožu

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog
subota, 27 jun 2009 22:12



Apsolutno sigurnog lijeka koji uzimamo za liječenje a da ne nosi sa sobom neželjene efekte po organizam još ne postoji. Najčešće se pojavljuju kutane reakcije a neke dermatoze se nakon terapije mogu i pogoršati.

Kako na koži tako se promjene mogu pojaviti i na kosi, lojnim i znojnim žlijezdama, noktima i sluznicama.

Najčešća oboljenja koja su posledica uzimanja raznih lijekova su:

Urtikarija

Može se sa sigurnošću reći da je 10% urtikarijalnih reakcija uzrokovano lijekovima.

Manifestacije na koži se javljaju odmah nakon uzimanja lijeka ili nakon nekoliko sati. Nastaje eritem, edem sluznica, urtike po koži i izražen pruritus sa osjećajem gušenja.

Pored lokalne alergijske reakcije može se pojaviti i sistemska anafilaktična reakcija koja može imati posledice u smislu otoka organa za disanje i gušenja. Serumska bolest se javlja kasnije do

Neželjena dejstva lijekova na kožu

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog
subota, 27 jun 2009 22:12

20 dana i obično je posljedica uzimanja penicilina i raznih seruma.

Erythema multiforme

Promjene kod ove alergijske reakcije se lokalizuju na ekstenzornim stranama ekstremiteta, u obliku ovalnih eritemskih promjena difuzno raspoređenih, a ako se pojavi teško opšte stanje pacijenta onda govorimo o major obliku iste bolesti ili Sy. Stevens-Johnson, kod kojeg su osim kože promjenama zahvaćene i sluznice.

Erythema fixum

Ako se ranije uzimao neki lijek na koji je oboljeli preosjetljiv, pa se ponovo uzima isti lijek, par sati nakon uzimanja na određenom dijelu tijela se pojavljuje ovalna eritematozna eflrescencija ili lividna, jasno ograničena sa rijetkim vezikulama ili bulama na mjestu inflamacije. Za ove promjene na koži najčešće su odgovorni sulfonamidi i tetraciklini.

Purpure

Uzrok ovih promjena na koži su posledica oštećenja trombocita, procesa koagulacije, a promjene se manifestuju lividno-crvenim makilama na potkoljenicama u nivou kože sa tendencijom ka konfluenciji. Uzrok ovih poremećaja su sulfonamidi, barbiturati, kao i fenilbutazon.

Egzantemi

Egzantem na koži koji je uzrokovan lijekovima može biti u obliku nekih virusnih bolesti napr. tipa, morbila, šarlaha i rubeole.

Promjene na koži su prećene jakim pruritusom, visokom temperaturom, opštom slabošću i bolovima u zglobovima i mišićima.

Uzrok egzantema su najčešće preparati penicilina, sulfonamidi, kao i nesteroidni antiinflamatorni lijekovi. Prve manifestacije egzanthema obično počinju 10-15 dana od uzimanja lijeka, mada su ovi vremenski periodi varijabilni a kod nekih penicilinskih preparata egzanthem se može javiti i 10 dana nakon prestanka uzimanja lijekova.

Ovdje je važno napomenuti da na vrijeme ne prepoznati egzantem uz nastavak „štetne „ terapije može oboljelog odvesti u tešku toksičnu epidermnu nekrolizu, eritrodermiju i ekfolijativni dermatitis.